ANG Bayan
Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo

Edisyong Bisaya
Bolyum LVI Ihap 13
Hulyo 7, 2025
www.philippinerevolution.nu

EDITORYAL

Manglimbasog sa pagbatok sa paantus, pasista ug papet nga rehimeng Marcos

Sa katapusan sa bulan, mobarog si Ferdinand Marcos Jr atubangan sa Kongreso aron subling linglahon ang katawhan mahitungod sa mga "nahimo" niya sa milabayang tulo ka tuig. Taas kaayo ang iyang giandam nga mga bakak apan dili niya matabunan ang walay katapusang kasakit nga nasinati sa katawhan ilalum sa iyang paghari. Walay hunong ang pagkahagba sa ang-ang sa panginabuhi sa mayorya sa katawhan. Walay kapares ang korapsyon sa pamilyang Marcos. Buta ang pagsunod niya sa dikta sa among imperyalistang US. Nagkagrabe ang pulitikanhong pagpanumpo batok sa katawhang nagabarog ug nagasukol.

Labaw nga pag-antus ang dala ni Marcos sa yanong katawhan. Pabugat pa gihapon sa katawhan ang mahal nga presyo sa bugas, nga dili matabunan sa mga gimik ni Marcos. Kakunsaba si Marcos sa mga kumpanya sa lana sa pagsaka sa presyo sa *diesel* ug gasolina. Taliwala sa lapad nga panawagan, gibabagan sa Malacañang ang sugyot nga ₱200 dugang sa inadlawang suhulan sa mga mamumuo, ug dugang buhis na hinuon ang gipaabaga sa katawhan. Walag too ang pagpanangtang sa trabaho, malukpanon ang disempleyo, libu-libo ang napugos nga magtrabaho sa ubang nasud, samtang gatusan ka libong kabus ang gipalayas sa ilang gipuy-an, ug walay puas nga ginailugan og yuta, pangisdaan ug mga tinubdan sa panginabuhian.

Ginapatuman niya ang mga palisiya ug programa nga labaw nagpaburot sa mga langyawng dagkung kapitalista, ug mga kakunsaba nga dakung burgesya-kumprador, agalong yutaan ug burukrata-kapitalista. Walag too ang pagpangutang ni Marcos nga wala napahimuslan sa katawhan ug napadulong lamang sa grandyusong mga proyektong pangimprastruktura nga tinubdan sa kikbak ni Marcos ug mga korap niyang upisyal. Gatusan ka bilyong pisong kinawat nga bahandi sa mga Marcos ang nabalik sa ilang kontrol, samatang gatusan ka bilyong piso usab ang gikawkaw sa porma sa Maharlika Investment Fund, *confidential* ug *intelligence funds* ni Marcos, ug giusik-usikan sa sobra-sobrang gastos militar bugti sa gikinahanglang mga katilingbanong serbisyo.

Sama sa milabayng mga rehimen, ginapaburan ni Marcos ang dagkung langyaw ug lokal nga kapitalista aron makahakop sila og maksimum nga ganansya. Ginalansang ni Marcos ang suhulan sa mga mamumuo samtang ginakibhangan ang buwis sa mga kapitalista. Iyang gitugutan ang langyawng pagpanag-iya sa yuta sa Pilipinas (sa takuban sa balaod nga nagtugot sa 99 ka tuig nga "pag-abang"), ug gitangtang ang mga regulasyong pangkinaiyahan aron gawasnong kawkawon ug gun-ubon ang kinaiyanhong bahandi sa nasud.

Ginahatagan sila ni Marcos og



armadong proteksyon sa militar ug pulis, nga ginagamit sa pagsumpo sa katawhang nanalipud sa ilang yuta ug panginabuhian. Sa kasyudaran, ginatarget sa mga pasistang gaway sa reaksyunaryong estado ang mga mamumuong naga-unyon ug nagabarog aron panalipdan ang ilang mga panawagan alang sa dugang suhulan. Ginagamit ni Marcos ang NTF-Elcac ug ang "Anti-Terrorism Law" sa pagsumpo sa mga katungod sa mga mamumuo, semi-proletaryo, kabatan-onang estudyante, mangingisda, kababayen-an ug uban pang demokratikong sektor aron pugngan silang mag-organisa ug mosalmot sa kalihukan alang sa katilingbanong kausaban.

Sa kabanikanhan, dayag ang terorismo sa estado sa pagpahamtang og balaod militar sa mga barangay ug komunidad, nga ginaingon sa NTF-Elcac nga nagasuporta sa armadong rebolusyonaryong kalihukan. Walag too ang ekstrahudisyal nga pagpamatay, pagpanghadlok, pagpangutingkay sa mga kabalayan, iligal nga pag-aresto, "pagpasurender," paturagas nga pagpamusil, pagpanganyon ug pagpanghulog og bomba sa umahan ug kabukiran duul sa mga komunidad. Bata man o tigulang, walay ginapiling biktima ang brutalidad sa mga pasistang ginsakpan ni Marcos. Labing bangis ang pagpanumpo sa rehimeng Marcos sa mga suok nga baryo ug sityo sa mga mag-uuma ug minoryang katawhan, nga giilugan og yuta sa mga langyawng kumpanya sa mina, plantasyon, proyektong pang-enerhiya ug eko-turismo.

Ginagamit ni Marcos ang karatula sa "kalinaw" aron tabunan ang gubat sa pagpanumpo niini sa patriyotiko ug demokratikong kalihukan sa katawhang Pilipino. Kini ang laraw sa mga imperyalista ug nagharing hutong nga "kalinaw" nga nakabusal ang mga dinaugdaug ug pinahimuslan. Dili kini ang makatarunganon ug malahutayong kalinaw nga pangandoy sa katawhan, nga matagamtam lamang pinaagi sa pagtubag sa ilang batakang mga pangayo alang sa libreng pag-apud-apud sa yuta, nasudnong industriyalisasyon, tinuod nga kagawasan ug demokrasya.

Sa duso sa among imperyalista, gimando ni Marcos nga pakusgon ang gubat aron kuno pukanon ang Bagong Hukbong Bayan. Subsub ang pakigkuntsabo ni Marcos ug sa AFP sa pwersang militar sa US sa pagdeploy niini og mga tropa, sakyanan ug hinagibang militar sa Pilipinas, ug sa paglunsad og sunud-sunod nga mga pagbansay sa gubat nga nagatarget sa China. Imbes nga hatagag dalan ang malinawong dayalogo sa China, labing gipainit sa rehimeng Marcos ang armadong tensyon sa South China Sea.

Walay masaligan ang katawhang Pilipino sa paantus, pasista, ug papet nga rehimeng Marcos. Samtang nakapwesto si Marcos sa Malacañang, iyang gamiton ang iyang poder aron labawng kawaton ang nasudnong bahandi, palugwayon ang iyang gahum, ug makig-indigay sa iyang mga karibal sa politika. Walay laing kadangpan ang katawhan kundili ang mobarog ug suklan ang rehimeng US-Marcos.

Kinahanglang pakusgon ug palig-onon sa katawhan ang ilang organisadong kusog. Sa kasyudaran, kinahanglang hiusahon ang mga mamumuo, semi-proletaryo ug mga kabatan-onang estudyante, isip dugukan sa kusog sa uban pang mga demokratikong sektor. Kinahanglang palagsikon ang mga demokratiko ug anti-imperyalistang pakigbisog sa masa sa mga pabrika, komunidad ug mga eskwelahan.

Sa kabanikanhan, kinahanglang pakusgon ug palapdon ang hukbong bayan ug ang mga sanga ug komiteng seksyon sa Partido aron todong hiusahon o subling tukuron ang mga kahugpungan sa mag-uuma aron manalipud batok sa pasismo, ug aron iasdang ang mga pakigbisog batok sa mga pyudal ug semipyudal nga pagpahimulos, ug pakusgon ang singgit alang sa tinuod nga reporma sa yuta. Kinahanglang pakusgon ang paglunsad og mga taktikal nga opensiba ug espesyal nga operasyon aron silutan ang pinakalunod-patay nga pasista ug kab-oton ang gipangayong hustisya sa katawhan.

Walay laing angayang tubag ang katawhang Pilipino kundili ang pagpalagsik sa kalihukang masa ug armadong pakigbisog aron batukan ang pagpangdaugdaug ug pagpanglupig sa rehimeng US-Marcos. Sa walay kakapoy nga paglahutay sa dalan sa pagsukol, siguradong mapanubag si Marcos ug atubangon ang paghukum sa tibuok katawhan. AB

ANG Bayan

Bolyum LVI Ihap 13 | Hulyo 7, 2025

Ang Ang Bayan ginapagawas sa pinulongang Pilipino, Bisaya, Iloco, Hiligaynon, Waray ug Ingles. Nagadawat ang Ang Bayan og mga kontribusyon sa porma sa mga artikulo ug balita. Ginaawhag usab ang mga tigbasa nga magpadangat og mga puna ug rekomendasyon sa pagpalambo sa atong mantalaan.

Unod

Editoryal: Manglimbasog sa pagbatok sa paantus, pasista ug papet nga rehimeng Marcos 1
Kalihukang pagtul-id sa Southern Tagalog 3
Planong pabrika sa bala sa US, gibabagan 4
Magun-ubong kwari, giparalisa sa BHB 4
Mga protesta 4
Proyektong SCMB Railway ug LEC para sa US 5
Militanteng kawsa sa Pride March sa Pilipinas 6
Sa mubong pagkasulti 7
Pabug-at nga buhis sa katawhan 8
Semipyudal nga pagpanglupig sa mag-uuma 9
Pagpatay sa mga sibilyan ug *hors de combat* 10
Tinuod nga kalinaw, gipanawagan 10
Protesta sa Kenya, bangis nga gibungkag 10

Ang Ang Bayan ginamantala duha ka hugna matag bulan sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas

ang.bayan@cpp.ph

Koresponsal

Kalihukang pagtul-id sa ST: Gakson ang teorya, mokat-on sa kaugalingong praktika

Taliwala sa walay hunong nga mga operasyong militar sukad 2024, malampusong gilunsad sa usa ka natarang gerilya sa Southern Tagalog ang usa ka kumperensya sa gimbuhatong masa ug gimbuhatong militar. Nag-unang tumong sa panagtapok sa mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang magsumada ug mag-inambitay sa mga kasinatian aron mas epektibong atubangon ang nagkagrabeng kampanya sa pagpukan sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa subrehiyon. Misalmot dinhi ang sagol tigulang, hamtong ug batan-ong kadre. Kapin katunga sa tumatambong mga batan-on.

Magtuon, magtul-id, moasdang

Gisugdan ang kumperensya sa pagtuon sa duha ka *case study* sa gimbuhatong masa. Kinutlo kini sa kasinatian sa duha ka yunit sa Hukbo sa kapin-kun-kulang usa ka tuig. Mayor nga puntong gihisgutan ang manera sa mga yunit sa gimbuhatong masa: ang pagbalanse sa gimbuhatong ekspansyon ug pagpalalum, ug ang gidugayon sa pagkampo sa mga yunit ug gidul-on niini sa mga lugar kung asa adunay konsentrasyon sa masa. Hait nga gipunting ang konserbatismo sa gimbuhatong masa ug paboritismo sa mga base nga ginatul-id karon.

Gipunting ang yaweng papel sa gimbuhatong edukasyon, propaganda, kultura ug gimbuhatong medikal sa epektibo ug nakatugkad nga gimbuhatong masa. Usa ka maayong pananglitan niini ang pagtukod og usa ka iskwad sa praymer sa usa ka lungsod nga nagatuon sa kasamtangang sitwasyon ug problema sa masa lakip na ang bahandianong rebolusyonaryong kasaysayan sa katawhan gikan sa katilingbanong pagtuki. Epektibong nagamit ang praymer aron hugpungon ang masa ug tukuron ang mga grupo ug balangay sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa lungsod.

Gipunting usab ang kamahinungdanon sa pagsalmot sa Hukbo sa produksyon sa masa ug paghatag kanila og serbisyong medikal sa gimbuhatong masa. Sa mga positibo ug negatibong kasinatian nga gihikyad, mipatigbabaw ang mahukmanong papel sa hustong pagpangulo sa Partido ug ang lig-on nga panaghiusa aron mapaabante sa Hukbo ang gimbuhatong masa taliwala sa mga babag, kalisdanan ug nag-usab-usab nga sitwasyon. Human ang pagpresenta sa mga *case study*, girebyu ang "Mga Batakang Prinsipyo sa Gimbuhatong Masa sa Kabanikanhan."

Sunod nga gipresenta ug gihisgutan ang mga *case study* sa malampuson ug pakyas nga taktikal nga opensiba lakip ang pipila ka mga depensibang panagsangka. Gihatagag duut sa mga *case study* ang kamahinungdanon sa gimbuhatong paniktik ug pag-organisa ug pagpalihok sa masa alang sa maong gimbuhaton.

Sama sa gimbuhatong masa, taw sa mga *case study* ang importansya sa absolutong pagpangulo sa Partido sa Hukbo aron pahugton ang panaghiusa unsamang sitwasyon ang atubangon. Kung wala ang maong pagpangulo sa Partido, dili mahimo ang maayong pagpanalipod batok sa kaaway ug pagpukan niini nga maoy nag-unang tahas sa Hukbo. Human niini, gitun-an ang "Mga Hisgutanan sa Estratehiya sa Rebolusyonaryong Gubat sa China" ni Mao Zedong.

Sa uyok sa pagsumada sa mga kasinatian sa gimbuhatong masa ug militar ug pagtuon balik sa teorya mahitungod dinhi mao ang pagtumbok ug pagpalalum sa mga kadre sa ilang pagsabot sa mga batakang prinsipyo sa gerilyang pakiggubat sa yugto sa estratehikong depensiba ug sa kahimtang nga nsubling nagpakusog ang BHB gikan sa pag-atras nga resulta sa mga internal nga kahuyangan ug sa pag-atubang sa atake sa kaaway.

Naglunsad og kapehan sa pipila ka sesyon sa gabii kung asa gipaambit ang kasinatian sa pagpasampa sa kabatan-onag mag-uuma, lumad ug kabatan-onang intelektwal. Naghatag kini og mga bulawanong pagtulun-an ug inspirasyon kung paunsa palagsikon ang pagpasampa ngadto sa BHB ug kung paunsa palig-onon ug palambuon ang mga Pulang manggugubat taliwala sa bangis nga pakigsangka sa kaaway.

Aron ugaton sa ideolohiya ang mga kahuyangan ug problema, gitun-an usab ang "Espesyal nga Kurso sa Empirisismo" ug "Hinggil sa Praktika" ni Mao. Laraw niining epektibong puntingon ang empirisistang tendensya sa panghunahuna ug paglihok nga gipakita sa mga *case study*. Partikular nga dagway niini ang pagpakuntento sa bulag-bulag nga datos mahitungod sa kahimtang ug panginabuhian sa masa,

Sundi sa panid 4



Planong pabrika sa bala sa US, subsub nga *war games*, gibatukan

NAGPADAYAG OG PAGSUPAK ug kabalaka ang lain-laing grupo batok sa balaudnon sa Kongreso sa US nga magtukod og pabrika sa bala sa Subic Bay, Zambales. Matud nila, hulga ang maong plano sa nasudnong seguridad ug makadaut sa panginabuhi sa mga mangingisda sa Zambales.

Mitumaw ang planong pagtukod sa pabrika sa usa ka report sa US House Committee on Appropriations nga gipubliko niadtong Hunyo 24.

"Sa kasaysayan, dili ang kayutaan sa US ang nahimong direktang target sa mga kaaway niining nasud, kundili ang mga base militar ug mga satelayt nga base niini sa ubang lugar," matud sa Pamalakaya.

Gimakmak usab sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ang gilunsad sa US nga Operation Lightning Strike *war games* niadtong Hunyo 30 sa Palayan City, Nueva Ecija ilalum sa Salaknib Phase 2. Gipabusikad sa maong *war games* ang duha ka High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) ug migamit og upat ka Apache *attack helicopter*.

Matud sa grupo, delikado ang maong mga *war games* sa mga komunidad sa mag-uuma, ilabina ang *live-fire missile test*. Nagtoo ang KMP nga dili kini alang sa depensa o kalinaw kundili kabahin sa pagpangandam sa US alang sa gubat.

Samtang, nagmartsa sa Sydney sa Australia ang mga Pilipino ug Australian niadtong Hunyo 22 isip pagmakmak sa gilunsad nga Pilipinas-Australia Kasangga *war games*. Duha ka beses kada tuig nga ginalunsad gikan 2023 ang Kasangga kung asa gawasnong nagasulod ang mga tropang Australian sa teritoryo sa Pilipinas.

Gikan sa panid 3

mabaw nga pagsabot sa rebolusyonaryong kasaysayan sa mga erya ug hilaw nga paniktik. Tataw sa kasinatian sa nataran nga ang dili pagkumpleto ug kakulang sa pagtibuok sa katilingbanong pakisusi ug pagtuki sa hut-ong nagaresulta sa mga dili haum nga palisiya ug programa sa pulitika ug mga planong militar.

Human sa kumperensya, nagpaambit ang mga tumatambong sa ilang mga repleksyon. Matud kang Ka Lima, "Kinahanglang isalikway ang suhetibismo ug indibidwalismo sa matag himaymay sa atong pagkatawo, ang arogansya, ang pagkakampante sa tanang aspeto. Sayon kaayong ingnon, pero dakung hagit sa aktwal. Usbon nato ang pamaagi sa panghunahuna aron mahimong hait ang atong pagtuki sa mga butang ug mahimong tukma ang atong mga lakang sa pagsulbad sa mga problema."

"Mosukol aron magpakusog! Magkusog samtang nagasukol!" Kini ang panawagan sa kalihukang pagtul-id sa mga rebolusyonaryo sa Southern Tagalog.

Taliwala sa pagaatubangong sitwasyong militar, taas ang diwa sa mga Pulang kumander, giya sa pulitika ug manggugubat dihang magbulag-bulag ang mga yunit alang sa mga bag-ong gimbuhatong gitakda sa kumperensya. Tin-aw ang hagit alang sa Partido ug Hukbo sa kasamtangang kritikal nga yugto sa rebolusyonaryong kalihukan: Abagahon ang nagkadaghan ug nagkadakung mga gimbuhaton ug sakripisyo nga adunay dili mapalong nga kadasig sa pag-alagad sa katawhan ug pagsalig sa kahusto ug kalampusan sa rebolusyon. AB

Magun-ubong kwari, giparalisa sa BHB-Negros

GIPARALISA UG GISUNOG sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-South Central Negros (Romeo Nanta Command) ang duha ka *dump truck* ug usa ka *backhoe* nga ginagamit sa magun-ubong operasyong kwari sa Sityo Medel, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental niadtong Hulyo 4. Mikabat sa ₱11 milyon ang danyos sa operasyon.

Gipatuman kini sa BHB isip pagprotekta sa komunidad ug kinaiyahan tungod kay dugay nang namerwisyo ang kwari. Tungod sa kwari, naapektuhan ang mga umahan ug panginabuhian sa mga residenteng nagsalig sa suba.



Protesta sa ika-3 ka tuig ni Marcos. Nagmartsa niadtong Hunyo 30 padulong sa Mendiola sa Maynila ang mga nasudnon-demokratikong organisasyon aron batikuson ug singilon ang rehimeng Marcos sa okasyon sa ikatulo ka tuig niini sa poder. Gimakmak nila ang pagpakaitoy sa rehimen sa imperyalismong US, paantus nga mga palisiya, pasistang pagpanumpo ug inutil nga mga palisiya. Susamang protesta ang gilunsad sa Baguio City ug Iloilo City.

Piket kontra pagpanangtang sa SkyCable. Nagpiket ang SkyCable Supervisors, Professionals/Technical Employees Union (SSPTEU) niadtong Hunyo 24 atubangan sa kumpanya sa Quezon City aron babagan ang pagpanangtang sa SkyCable Corporation. Dili moubos sa 133 ka myembro sa unyon ang posibleng sipaon, gawas pa sa mga mamumuo nga dili myembro sa unyon.

Pagsupak sa demolisyon sa mga *floating house* sa Cavite. Nagprotesta ang mga mangingisdang sakop sa Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya) sa baybay sa Bacoor City niadtong Huyo 24 aron babagan ang hulgang demolisyon sa ilang mga balay nga nakabarog sa dagat. Gibanabanang kapin 100 ka pamilya ang mapalayas sa demolisyon. Ang demolisyon kalabot sa planong 420-ektaryang reklamasyon nga proyekto sa Frabelle Fishing Corporation ug sa lokal nga gubyerno.

Proyektong SCMB Railway ug LEC, magasilbi sa interes sa imperyalismong US

Gipirmahan niadtong Hunyo 26 sa rehimeng Marcos ug sa US Trade and Development Agency (USTDA) ang kasabutan alang sa pautang nga $3.8 milyon gikan sa gubyerno sa US para sa paunang panukiduki ug pagtuon sa proyektong Subic-Clark-Manila-Batangas (SCMB) Railway. Tumong sa proyekto nga magtukod og sistema sa riles para sa transportasyon sa mga pamatigayon aron kibhangan kuno ang paghuot sa dungguanan sa Maynila.

Sa gilay-ong 250 kilometro, pagakonektahon sa SCMB Railway ang Subic ug Clark, moagi sa National Capital Region hangtud sa pantalan sa Batangas. Sumala sa plano sa USTDA, magsugod ang konstruksyon sa bahin sa Subic-Clark sa 2027-2028, ug sa bahin sa Clark-Manila-Batangas sa 2028-2029. Target nga magsugod ang operasyon sa riles sa sayong bahin sa 2030. Gibanabana nga moabot sa $3.2 bilyon ang kantidad sa tibuok proyekto.

Una nga gitanyag sa rehimeng Duterte ang proyekto sa riles sa tunga-tunga sa Subic ug Clark ngadto sa gubyerno sa China niadtong 2016. Nagsaad ang China nga pondohan kini sa 2018 apan gibawi ang suporta niadtong 2022. Sa paglingkod ni Marcos sa gahum, gibanhaw ug gipalapad kini hangtud Batangas sa duso sa US.

Gipailalum ang maong proyekto sa gitawag og Luzon Economic Corridor (LEC), usa ka trilateral nga programa tali sa US, Pilipinas, ug Japan nga nagtinguhang padalion ang pagbubu sa kapital, personahe, ug kagamitan pinaagi sa mga proyekto sa imprastruktura sama sa renewable energy, pantalan, airport, tulay, ug kalsada. Ang LEC mao ang unang proyekto sa Partnership for Global Infrastructure and Investment sa US ug yaweng estratehiya niini sa Indo-Pacific batok sa China, ilabina sa Belt and Road Initiative niini.

Gawas sa SCMB Railway, gipailalum usab sa LEC ang 27 ka lain pang proyekto sa imprastruktura sama sa pagpalapad sa Clark International Airport, Bataan-Cavite Interlink Bridge, Subic Bay (Redondo-Ilanin) Bridge, Central Luzon Link Expressway, North Luzon East Expressway, Laguna Lakeshore Road Network Development, Kalaanan Irrigation Project, North-South Commuter Railway, New Clark City Extension Railway, ug Southern Batangas Airport.


Ang SCMB Railway ug uban pang imprastruktura pagatukuron alang sa mga langyawng kumpanya, sama sa mga kumpanyang Amerikano sa manupaktura ug baterya nga gustong makapahimulos sa abundang rekurso sa *nickel*, *cobalt*, *copper*, ug bauxite sa Pilipinas.

Target sa US, uban ang Japan ug mga nasud sa NATO, nga mamuhunan og hangtud $100 bilyong kapital sa sunod 10 ka tuig. Kadaghanan niini nga pondo anaa sa porma sa utang ug pribadong kapital nga luwas sa buhis ug walay direktang kalambigitan sa lokal nga ekonomiya.

Kauban sa ekonomikanhong tumong niini, ang SCMB Railway ug uban pang proyekto sa ilalum sa LEC adunay klarong militar ug geopolitikal nga katuyoan. Pagakonektahon sa SCMB Railway ug sa network sa mga tulay ug kalsada ang dagkung "EDCA site" o mga base militar sa US sa Luzon, ug padalion ang pagtransport sa mga armas, tawo, ug mga sakyanan sa militar. Padalion usab niini ang transportasyong militar sa ubang bahin sa Luzon. Samtang ang pagpalapad sa *airport* sa Clark magsilbi sa mga eroplanong iggugubat sa US, nga karon adunay dagkung *hangar* ug *parking area* sa kasikbit nga Basa International Airport.

Mas klaro ang militar nga katuyoan sa LEC sa bag-ong anunsyo sa Kongreso sa US nga planong pagtukod og pabrika sa bala sulod sa Subic. Sa wala pa kini, nangabang na ang US ug dakung bodega sa Subic aron ipahimutang ang gamit militar nga giingong kabahin sa preparasyon sa mga kalamidad.

Gawas sa Pilipinas, ang LEC kabahin sa mas lapad nga estratehiya sa US aron pugngan ang nagkakusog nga impluwensya sa China sa Southeast Asia. Bisan og dominante pa gihapon ang pamuhunan sa US sa rehiyon, daghang mga nasud ang mas nagapabor sa pamuhunan sa China alang sa dagkung proyekto sa imprastruktura, manupaktura, ug mina, ug busa wala sila nagsira ang heyopulitikal nga mga katuyoan niini. Dili sama sa Pilipinas, ang mga nasud sa ASEAN naglikay nga mosulod sa eksklusibong alyansa militar sa US. AB



Gakson ang militanteng prinsipyo sa Pride March sa Pilipinas



Giwarawara ang mga banderang bahaghari (*rainbow flag*) ug taas-kamaong nagmartsa ang gatusan ka myembro sa sektor sa LGBTQ+, mga alyado, ug progresibong grupo niadtong Hunyo 26 sa Stonewall Philippines Pride March nga gihimo sa Recto Avenue, Maynila. Nakigdutdut sila sa mga pulis aron iduso ang paglunsad sa programa sa Mendiola.

Sa pagpanguna sa nasudnon-demokratikong grupo sa mga LGBTQ+ nga Bahaghari, gitukod sa mga pormasyong Pride (nga ginasaulog sa bulan sa Pride) ang Stonewall Philippines. Pormal nga gideklara sa bag-ong pederasyon ang tinuig nga pagdumala sa militanteng mga aktibidad ug martsa para sa Pride matag Hunyo.

Pagpasidungog ug paghandum ang Stonewall Philippines sa kinaunhang Pride March sa Pilipinas ug sa Asia—ang Stonewall Manila nga gisugdan niadtong Hunyo 26, 1994 sa Quezon City. Gipangulohan ang militanteng martsa ug mitsa sa daghang dekada nga pakigbisog sa LGBTQ+ ang Progressive Organization of Gays in the Philippines (ProGay), kauban ang Metropolitan Community Church (MCC).

Kauban sa panawagan batok diskriminasyon sa LGBTQ+ ug pagpanalipud sa mga katungod sa sektor, mibarog sila kaniadto batok sa paantus nga Value Added Tax (VAT), pagsaka sa presyo sa lana ug mga palaliton, ug gipadayag ang mga kontra-katawhan nga palisiya sa kanhing rehimeng US-Ramos.

Trentay uno ka tuig ang milabay, ginapanawagan karon sa sektor ang pag-aproba sa SOGIE Bill, patas nga sweldo, trabaho, tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon, ug independyenteng palisiyang panggawas, kagawasan para sa Palestine ug uban pang mga nasud nga gidaugdaug sa US. Gipasidunggan nila ang mga martir sa LGBTQ+ nga mga organisador ug aktibista sama nila Alex Dolorosa, Chad Booc, Ryan Hubilla, Ali Macalintal ug daghan pa.

Mosalmot sa nasudnon demokratikong rebolusyon

Nagpadayag og suporta ug pagpasidungog ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) sa sektor sa LGBTQ+ sa pagsaulog sa Pride niadtong Hunyo. Giawhag sa grupo ang sektor nga maghiusa ug direktang mosalmot sa nasudnon-demokratikong rebolusyon nga tinuod ug hingpit nga mohawan sa dalan alang sa hingpit nga kagawasan sa LGBTQ+ kauban ang katawhang dinaugdaug ug pinahimuslan.

Lambigit niini, nagpasidaan ang grupo nga magbantay batok sa pagpanabotahe ug pagpangyatak sa imperyalismo ug tanang reaksyonaryo sa pakigbisog sa LGBTQ+ ug pagsaulog sa bulan sa Pride. Sumala sa Makibaka, gigamit sa imperyalismo ang pagsaulog aron ipalayo ang LGBTQ+ sa pakigbisog batok diskriminasyon, ug nasudnong pagpangdaugdaug ug pagpahimulos.

Gipahimuslan sa dagkung korporasyon ug mga pulitiko ang pagsaulog sa Pride. Samtang ginapatuman niini ug sa imperyalistang US ang daw pyestang Pride, nagpabilin ang mga balaod ug palisiya sa ekonomiya ug pulitika nga labawng nagpasamot sa kahimtang sa LGBTQ+ nga gikan sa masang kabus sa kumunoy sa kawad-od sa panginabuhian o disenteng trabaho ug nagtukmod kanila sa mga anti-sosyal nga aktibidad aron lang mabuhi.


Usa ka porma niini mao ang "rainbow washing" o "rainbow capitalism." Nagpasabot kini sa paggamit sa mga simbolo ug pinulungang LGBTQ+ aron makaganansay og daku ang mga korporasyon.

Nanawagan usab ang grupo nga magpabiling kritikal ang mga Pilipinong LGBTQ+ sa kulturanhong opensiba sa imperyalistang US sa panghunahuna ug pamatasan sa masa. Ginapakaylap sa imperyalismo ang burges-dekadenteng kultura sama sa sayop nga sukdanan sa katahum ug uban pang sukdanan sa pagka-LGBTQ+. Gipasiugdahan usab niini ang indibidwalismo ug *hypersexuality* (sobrang sekswalidad).

Atubangan sa mga paningkamot sa imperyalismo, gihagit sa Makibaka ang mga myembro sa LGBTQ+ nga subayon ang dalan sa walay pagduha-duha nga paghalad og panahon ug kinabuhi alang sa nasudnon demokratikong rebolusyon, labaw pa sa ilang kaugalingon.

Angay sundon ang ehemplo sa mga namartir nga Pulang kumander ug manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan lakip silang Val Mante (Ka Richard), Daniel Imperial, Wanda Gumban (Ka Waquin), Kevin Castro (Ka Facio), Jo Lapira (Ka Ella), Ciela Pacaldo (Ka Alena), Jethro Isaac Ferrer (Ka Pascual), Kal Peralta (Ka Rekka), Queenie Daraman (Ka Kira), Dee Supelanas (Ka Dahlia), ug daghan pa. Ang ilang paghalad og kusog, kaalam, kaisog ug kinabuhi alang sa masa ug lain-laing natad sa rebolusyonaryong gimbuhaton angay pasidunggan. AB

SA MUBONG PAGKASULTI



6

ka bulang dili makatarunganong gipriso si **Tay Pruding** (Prudencio Calubid Jr) taliwala sa dayag nga ebidensyang dili siya si Prudencio Calubid, konsultant sa panaghisgot kalinaw sa NDFP, nga biktima sa pugos nga giwala sa estado kaniadto pang 2006.



sa *corals* sa **Paradise Reef** ang namatay tungod sa konstruksyon sa Samal Island-Davao City Bridge.

5 ka tuig sa pasistang Anti-Terror Law

227 na ang gipig-ot, **34** ang gikategoryang "terorista," **193** gikasuhan, ug **30** ang gipriso ilalum niini. **Unum** sa mga kaso ang gibasura.

₱50 **lamang ang dugang-suhulan**

nga giaprubahan sa NCR *wage board* karong tuiga, katugbang lamang sa 0.4% sa gasto sa mga kapitalista, ug wala pa sa 2.5% sa ilang kita. **Ang maong pagsaka kulang og ₱576 aron abton ang makabuhi nga suhulan.**

27% ↑

lamang sa kinatibuk-ang gisaka sa presyo sa gasolina ug 37% lamang para sa *diesel* ang girolbak gikan sa 11 ka pilo nga pagsaka niini sa mga kumpanya sa lana gikan Enero 1 hangtud Mayo 25, 2025.

20% ↓

gihagba sa nasikop nga isda sa tibuok nasud niadtong Mayo tungod sa dautang panahon.




31% giusbaw sa utang sa Pilipinas, gikan ₱12.8T ngadto sa ₱16.92T, sa tulo ka tuig nga pagdumala sa rehimeng Marcos.

---

12 ADLAW

ang gilungtad sa agresyon sa US ug Israel batok sa Iran, kung asa gibombahan sa US ang tulo ka mahinungdanong pasilidad nukleyar alang sa panukiduki sa Iran gamit ang 30,000-libras nga mga bomba.

Pabug-at nga buhis sa katawhan, pagaan sa mga langyaw



Sa miaging mga dekada, labawng nagkabug-at ang patung-patong nga buhis nga ginapapas-an sa katawhang Pilipino, nga labawng naglubong kanila sa kumunoy sa kalisud. Sa pikas bahin, nagkagaan ang buhis nga ginasingil sa pinakadagkung mga burgesya-kumprador ug mga langyaw ug lokal nga kumpanya, nga nagpadaku pa sa nahakop nilang ginansya.

Pipila ka dekada nang nag-antus ang katawhan sa Value Added Tax (VAT) sa mga pinakabatakang pagkaon ug serbisyo, nga sa sinugdanan 10% hangtud nahimong 12%. Niadtong 2016, mokabat sa ₱622 bilyon ang nakolektang VAT nga labaw pang midaku sa mga misunod nga mga tuig. Niadtong 2013, gibanabanang gilangkuban kini sa 18.9% sa kinatibuk-ang kita sa gubyerno, gikan sa gamay nga 7.9% niadtong 1989. Mas mibug-at ang palas-anon sa katawhan human gipatuman ang TRAIN Law nga nagpahamtang og dugang *excise tax* sa mga produktong petrolyo, sigarilyo, alak, tam-is nga ilimnon ug uban pa.

Niadtong Hunyo, gidugangan pa ni Marcos ang palas-anon sa katawhan pinaagi sa pagbalaod sa Digital Services Tax nga nagpahamtang og 12% nga VAT sa mga serbisyo nga moagi sa internet. Langkub sa bagong balaod ang mga *online shopping platform* sama sa Shopee ug Lazada, mga *website* alang sa mga nangita og *freelance* nga trabaho sama sa Fiverr ug Upwork, ug *streaming platform* sama sa Netflix ug Spotify. Ang mga ordinaryong *content creator*, *online seller*, *freelancer*, ug mamalitay ang magapas-an sa buhis. Gibanabana nga makakuha ang rehimeng US-Marcos gikan niini og ₱105 bilyon sulod sa sunod nga lima ka tuig.

Sa wala pa kini, giobliga ang mga tigbaligya sa *online shopping platform* nga magparehistro sa Bureau of Internal Revenue (BIR) ug magbayad og 1% nga buhis gikan sa ilang kinatibuk-ang kita. Pagasundan pa kini sa rehimeng Marcos sa buhis sa mga *single-use* o usa lang ka gamitan nga plastik ug buhis para sa mga naggamit og motorsiklo.

Sa laing bahin, nagkadaku pa ang kita sa dagkung lokal ug langyawng mga kumpanya tungod sa mas ubos nga buhis nga ginasingil ubos sa CREATE MORE Law. Tulo pa ka balaod ang naaprubahan niadtong 2024 nga labaw pang nagpakunhod sa buhis sa burgesya-kumprador ug dagkung lokal ug langyaw nga mga kumpanya. Kini mao ang Ease of Paying Taxes Act, Real Property Valuation and Assessment Reform Act, Capital Markets Efficiency Promotion Act, nga tanan kabahin sa Comprehensive Tax Reform Program nga gipatuman sa panahon sa rehimeng Duterte ug gipadayon sa rehimen US-Marcos.

Gipaboran sa maong mga balaod ang mga negosyante pinaagi sa mas sayon nga sistema sa pagbayad og buhis, pagkibhang sa buhis sa kita, pagkibhang sa multa sa dili pagbayad sa hustong oras, pagpaubos sa buhis sa pagpalit ug pagbaligya sa mga sosyo ug paghatag og mga insentibo sama sa *tax holiday*, libre o ubos nga bayad sa kuryente, ubos nga buhis sa yuta, amnestiya sa pagbayad sa buhis ug uban pa.

Mokabat sa ₱5.9 bilyong buwis sulod sa tulo ka tuig ang bawas sa koleksyon sa reaksyunaryong estado sa CREATE MORE Law pa lang. Ilalum sa naunang CREATE Law, mikabat sa ₱476.8 bilyon ang gikibhang sa buwis sa dagkung negosyante sa unang lima ka tuig pa lang.

Gitawag og regresibo o paatras ang sistema sa pagpahamtang og taas nga buhis sama sa VAT ug *excise tax* sa mga produkto ug serbisyong ginapalit o ginagamit sa katawhan. Kini nga mga buhis unang gipahamtang sa mando sa World Bank (WB) sa mga atrasadong nasud sama sa Pilipinas aron masiguro nga igo ang makolekta nga kita sa nasud ug mabayran ang mga langyawng utang. Niadtong dekada 1980, kabahin kini sa mga kondisyon sa pautang sa WB ug International Monetary Fund (IMF). Sumala mismo sa WB, ang buhis sama sa VAT mao ang pinakasayon nga tinubdan sa kita sa estado tungod kay lisod kining likayan ug ang mga nagbaligya nahimong tigkolekta usab sa buhis. Gani, nagtuo ang WB nga kulang pa ang VAT ug "naa pay luna" aron pasakaan pa ang kita gikan sa VAT sa Pilipinas.

Bisan pa sa nakolektang buhis gikan sa mga masang anakpawis ug petiburges, gamayng porsyento lamang niini ang napadulong sa mga katilingbanong serbisyo sama sa edukasyon ug kahimsog o pondo alang sa agrikultura. Anaa sa 20% lamang sa kinatibuk-ang pondo sa gubyerno matag tuig ang napadulong sa korapsyon o diretso sa bulsa sa mga burukrata-kapitalista. Ang grabe pa, gigamit pa ang buhis alang sa pasismo sa estado pinaagi sa pagpalit og mga armas, pagpondo sa NTF-Elcac ug mga pasistang kampanya. AB

Semipyudal nga pagpanglupig sa mga mag-uuma sa utan sa Bukidnon ug Lanao del Sur

Usa ka ektaryang yuta o mas gamay pa ang sagad nga ginaugmad sa mga kabus ug hatungang mag-uuma sa utlanan sa Bukidnon ug Lanao del Sur. Kasagaran silang nagatanum ng utan sama sa kalabasa, sili, repolyo, karots, patatas, kamatis, Baguio *beans*, atsal, talong ug brokoli, ug bisan kamote ug mais. Patung-patong nga semipyudal nga pagpangdaugdaug ang nasinati nila, gikan sa kawalay yuta, usura, mahal nga gasto sa produksyon hangtud sa baratong pagpalit sa produkto.

Pagpahimulos sa produksyon

Tungod kay walay igong kapital, kasagaran sa mga mag-uuma gapangutang para sa produksyon. Mosulod sila sa mga kasabutan sa utang sa lokal nga mga "pinansyer" o usurero nga taas og interes ug mapahimuslan. Sa mga utanan, ang interes utang kasagaran anaa sa porma sa bahinay sa ani o kita.

Alang sa mga mag-uuma nga walay yuta, anaa ang sistemang "meyntener." Ang tag-iya sa yuta (nga mao usab ang pinansyer) magpautang sa mag-uuma aron tamnan ang yuta nga gipagamit. Ang utang ginagamit sa pag-andam sa yuta, binhi, abono, pestisidyo, *herbicide*, ug suhol sa mga trabahante. Busa, ang mag-uuma ra ang nagaabaga sa tanang gasto sa produksyon ug trabaho.

Dugang pabug-at sa mag-uuma ang pagpanglimbong sa pipila ka pinansyer sa presyo sa mga gamit sa uma. Sa usa ka kaso, ginabaligya sa pinansyer ang galon sa Roundup *herbicide* og ₱1,100 sa presyong ₱1,700.

Kasagarang gakalugi ang mga mag-uuma sa utan kung mohagba ang presyo sa merkado o maigo sa kalamidad. Tungod niini, magpadayon sila sa pagpangutang alang sa sunod nga tingtanum hangtud hingpit silang malumos sa utang.

Pagpahimulos sa pagpaligya

Ginadala ang produktong utan sa mga mag-uuma sa Cagayan de Oro City, layo gikan sa mga umahan. Ginadala kini sa bagsakan sa utan sa Barangay Bulua kung asa sagad nga ginadan-ok sa mga bodega sa mga pinansyer-*dealer* o mga *dealer*.

Ginasingil ang mag-uuma og ₱20 kada sako (100 kilo kada sako) sa pagdiskarga sa kanilang produkto sa bodega. Nagabayad usab sila og ₱2.5-₱3 kada kilo (₱250-₱300 kada sako) isip abang sa bodega sa mga dealer o sa pipila ka kaso, 10% sa halin produktong utan.

Sa bagsakan, ginatakda ang presyo sa mga produktong utan depende sa kadaghanon sa suplay ug demand. Walay kunsiderasyon ang mga *dealer* sa gastos sa mga mag-uuma sa pagtakda sa presyo. Mga *dealer* usab ang magbuot sa basihan sa pagpresyo depende sa kalidad sa utan. Sila usab ang nagabuot sa presyo sa pagbaligya sa komersyante. Kung dili mabaligya sa *dealer* ang produkto, ginabalik kini sa mag-uuma.

Pananglitan, ang atsal ginapalit sa mag-uuma sa ₱50/kilo, ibaligya kini sa *dealer* sa komersyante og ₱70. Kung mabaligya niya ang 5,000 kilo sa atsal, mokita ang *dealer* og ₱15,000 gikan sa renta sa bodega, ug ₱100,000 sa pagpagbaligya niini sa komersyante. Mokita siya og *gross* o kinatibuk-ang ₱115,000, ayha kibhangan sa suhol sa trabahador ug uban pang gasto.

Mokita lamang ang mag-uuma og ₱250,000 sa 5,000 kilo. Ikibhang dinhi ang gasto sa produksyon nga ₱205,132.40 ug mabilin ang ₱44,867.60. Kung mosulod siya sa sistemang *financing* o *maintainer*, ₱22,433.80 lamang ang mabilin kaniya.

Dugang pa, daku ang epekto sa presyo sa ismagling ug mga kartel nga nagakontrol ug nagamanipula sa suplay. Labawng ginabira paubos ang presyo sa lokal nga produktong utan sa magbaha sa imported nga utan nga ginatugutan sa gubyerno.

Isip prodyuser sa pagkaon, ginaduso sa mga mag-uuma ang siguridad sa yutang ginaugmad; makatarunganong presyo sa mga produkto ug pagtangtang sa lain-laing pamaagi aron baraton ang ilang produkto. Panawagan usab nila ang makatarunganong interes sa pautang; pagtaas sa suhulan sa mga mamumuong-bukid ug pagpaubos sa renta sa bodega o komisyon ng mga *dealer*. AB



Pagpamatay sa mga sibilyan ug *hors de combat,* nataho sa Masbate, Leyte ug GenSan

Sa milabayng mga semana, nataho ang lima ka biktima sa pulitikanhong pagpatay sa mga pwersa sa estado. Gawas dinhi, aduna usay mga kaso sa pag-aresto, pagpamusil ug pagpamig-ot. Dugang kini sa patung-patong nga krimen sa rehimeng US-Marcos sa tulo ka tuig sa poder.

Sa Masbate, giratratan ug napatay sa mga pwersa sa estado ang 25-anyos nga sibilyang si Joey Oas sa Barangay San Carlos, Palanas niadtong Hunyo 29. Gipagawas siyang "misukol" ug nakuhaan og usa ka pistola, mga magasin ug bala. Giakusahan usab siyang myembro sa *sparrow* yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Sa Leyte, tinuyong gipatay sa 93rd IB ug 802nd IBde ang duha ka *hors de combat* nga myembro sa BHB ug usa ka medik niadtong Hunyo 18 sa Barangay Cogon, Carigara. Adunay sakit ug nagpaalim kanhi silang Juanito Selleca Jr (Ka Tibor/Ka Rey) ug Sadam Paclita (Ka Dimple) dihang giatake ug girakrakan sa mga sundalo. Gipatay kauban nila si Lino Delante (Ka Dodong), usa ka medik nga nag-atiman sa mga pasyente. Dili armado ang tulo.

Sa General Santos City, girakrakan ug napatay sa wala pa nailang mga tawo si Ali Jejhon S. Macalintal, usa ka brodkaster sa radyo, niadtong Hunyo 23 sa Barangay Lagao. Si Macalintal, usa ka transwoman, nahimong aktibong myembro sa mga progresibong grupo gikan niadtong 2002. Niadtong 2024, nagtaho si Macalintal nga ginipig-ot ug ginatiktikan siya sa mga ahente sa Task Force Gensan. Pipila ka adlaw ayha gipusil, nakadawat siya og mga hulga sa iyang kinabuhi.

Pag-aresto. Lima ka aktibistang pangkultura ang giaresto sa mga pwersa sa estado niadtong Hunyo 27 sa Barangay Pasong Buaya II, Imus, Cavite. Atol sa ilang oplan pinta, gisundan sila, gidumog, gibaharan gamit ang pusil, ayha gidala sa *barangay hall.* Temporaryo silang nakagawas niadtong Hulyo 1 ug nag-atubang sa mga kasong malicious mischief ug bandalismo.

Pagpamusil. Sa Negros Oriental, paturagas nga namusil ang mga "trigger happy" nga sundalo sa 62nd IB sa Sityo Putat, Barangay Humay-humay sa Guihulngan City niadtong Hunyo 23.

Sa misunod nga adlaw, pugos nga gisulo sa mga sundalo ang balay ni Bobby Gemodo sa Sityo Laos, Barangay Binobohan sa syudad aron pig-oton siya. Giadtuan usab sa mga sundalo ang balay ni Mario Noyad sa Sityo Natae, Barangay Binalbagan, Canlaon City aron hadlukon ug hulgaon siya. AB

Tinuod nga kalinaw, panawagan sa mga tawong-simbahan ug ubang sektor

GIPAHIGAYON SA ROME, Italy niadtong Hunyo 27-28 ang "Pagtatanim: Sowing Seeds of Faith Solidarity for the Filipino People's Struggle for Peace," usa ka panagtapok sa kapin 70 ka representante sa lain-laing tinuuhan ug mga grupo sa tawhanong katungod gikan sa 13 ka mga nasud. Gipahigayon kini atubangan sa hinanaling panginahanglan alang sa panaghiusa sa han-ay sa tawong simbahan aron suportahan ang pakigbisog sa mga Pilipino alang sa kalinaw.

Nagtapok usab ang mga representante sa lain-laing grupo ug sektor sa gipahigayon nga Mindanao-wide Peace Conference niadtong Hunyo 24 sa Cagayan De Oro City sa pagpanguna sa Council of Leaders for Peace Initiatives. Panawagan nila nga suportahan ang panaghisgot kalinaw tali sa GRP ug NDFP nga mosulbad sa mga ugat sa armadong pakigbisog sa nasud.

Lihok protesta sa katawhang Kenyan, bangis nga gibungkag

MOKABAT SA 16 ka raliyista ang napatay ug 400 ang nasamdan dihang bangis nga gibungkag sa rehimeng US-Ruto sa Kenya ang mga protesta sa katawhan niadtong Hunyo 25. Ang protesta kabahin sa pagdumdum sa serye sa higanteng mga demonstrasyon nga gilunsad niadtong miaging tuig batok sa neoliberal nga balaodnong Finance Bill 2024, nagkagrabeng kabangis sa pulis ug pagpanumpo sa estado.

Kahinumduman nga napaatras sa higanteng mga protesta niadtong 2024 ang rehimeng US-Ruto sa planong pagpahamtang og bug-at nga buhis nga dikta sa International Monetary Fund (IMF) na labawng magpaantus sa masang Kenyan. Aron maluibong ilusot ang mga buhis, parte-parte kining gisumite sa parlamento sa Kenya sa milabayng tuig.

Gilunsad ang mga protesta sa Nairobi, Mombasa, Kisii, ug uban pang syudad. Dala nila ang bandera sa Kenya ug misinggit og "Ruto Must Go" (Palayason si Ruto) ug "Occupy Statehouse" (Sakupon ang Statehouse o puy-anan ni Ruto isip nangulo sa gubyerno). Dala usab nila sa mga protesta ang mga litrato sa mga napatay niadtong miaging tuig sa kabangis sa pulis batok sa demonstrasyon.

Nagpadayag og suporta ug pakighiusa sa pakigbisog sa masang Kenyan ang International League of Peoples' Struggles Africa ug West Asia Regional Committee. Giawhag nila ang mga Kenyan nga labaw pang magpursigi atubangan sa nagkagrabeng pagpanumpo.

"Husti lamang nga magpadayon sa pag-organisa sa mga Kenyan ug maglunsad og mga aksyong masa aron iasdang ang panawagan alang sa nasudnong kagawasan ug demokratikong katungod," pamahayag sa komite. Sama sa gipakita sa malukpanong demonstrasyon sa katawhang Kenyan niadtong 2024, nagtoo ang ILPS nga kayang iduso sa nagkadakung protesta ang rehimeng Ruto nga iatras ang mga dunot niining palisiya.